Proletarhoji tamomi dunjo, jak şavetop!

BAJROQI MIHNAT

Organi TsK partijaji komunistiji (b) Uz.
Орган ЦК КП(б)Уз.
Ba zaboni jahudihoji mahalli (buxori)
На местно (бух) еврейском языке

1936
16
JANVAR
№12 (1508)

Qarori Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(b)

Ba munosibati Başqiriston, Qazoqiston, Toçikiston, oblasthoji Celjabinsk va Donetsk, muzofothoji Kavkazi—Şimoli, Sibiri—Qarbi va Krasnojarsk plani solonaji qalasuporiji Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(b) baroji onho muqarar kardagiro içro karda va xudro baroji korami bahori az tuxmho ihtijoç kardageşon Sovnarkomi SSSR va TsK VKP(b) qaror mekunand.

Ba kolxozho, kolxozciho va jakakorhoji mihnatkaşi respublikaho, muzofotho va oblasthoji nomsar karda şudagi ruxsat doda şavad, ki qalejon (ord, qala, nont paxtagi) ro be monojat ba taşkilothoji kooperativi va hamcunin dar bozorhoji şahriju qişloqi va dar stantsijahoji rahi ohan furūşand

Rajisi Sovnarkomi SSSR V. Molotov
Sekretari TsK VKP(b) I. Stalin
14-umi janvar soli 1936

Soveşcaniji korkunhoji rahbarikunandaji MTS-ho va organhoji zamin bo rahbarhoji partija va hukumat

Suxani rafiqa Zelkina

Nojibi narkomzemi Uzbekiston

Zelkina. (Nojibi narkomzemi UzSSR).—Soli 1935-um baroji MTS-hoji Uzbekiston soli jakumi baroji kori cūtnok gūştin giriftan şud.

To soli 1935-um korkunhoji Narkomzemi Uzbekiston va direktorhoji MTS-ho faqat dar in xusus qamxūri mekardand, ki zaminro teztar ronand, koram kunand va hosilotro qun dorand, amo heç qamxūri namekardand, ki jak gektar zaminro rondan cand pul meqaltad, xudarzişi on ci qadar hast.

Çudo xarakternok hast, ki dar tamomi mudati soli 1934-um MTS-ho hato be kalkuljatsija kor karda budand va xudarzişi kori soli 1934-umro faqat dar maji soli 1935-um fahmidand. Butun maalumast, ki vaqte ki xudarzişro odam nadonad, baroji kam kardani on gūştin giriftan mumkin nest.

Sado: „Hamin sol ham ahvol hamin xel hast mi?".

Zelkina.—Ne, rafiqho, imsol mo sistemaji hisoboti peşakiji kalkuljatsijaro çori kardem. Dar gūştini baroji xudarzişro kam kardan mo, korkunhoji xoçagiji qişloq, az sanoat mo dida xelo boqib monda istodem.

Dar soli 1935-um mo avalin dar peşi xud vazifaje mondem, ki na faqat hosiloti baland dihem, balke xudarzişi kori traktorro ham kam kunem. Taraqijoti hosiloti paxtaji Uzbekiston, narxhoji navi paxta baroji cūtnok şudani MTS-ho gūştin burdan şarojathoji naqzro bunjod kardand. Amo baroji cūtnok şudan jak hosiloti baland kifoja namekunad, boz xudarzişro kam kardan darkor hast. Mo ciro iqtisod kardem? —Mo dar navbati aval az sūzokvori (neftu kerosin) sar kardem, cunki sūzokvori xaroçoti asosiji MTS-horo taşkil medihad. Dar soli 1935-um mo az sūzokvori taxmin panç milion sūm iqtisod kardem.

Jakovlev.—Ci qadar sarf kardeton?

Zelkina.—Baçoji dar jak gektari paxta az rūji norma 28,5 kilogram sarf kardan, mo 26,5—27 kilogram sarf kardem. Qajr az in, az raftu omadi xoşku xoliro bas kunondan mo, taxmin, ba jaku nim milion sūm sūzokvoriro iqtisod kardem.

Jakovlev.—Normaho past budand.

Zelkina.—Normaho baroji tamomi Ittifoqi Soveti muqarar karda şudagi hastand. Solhoji guzaşta mo ba normahoji zijodtar baland rasida nametavonistem va barzijod xaroçot kardanro medihem. Uno, ki hozir man gap zada istodim, tsifraji hisobi mijona hast, va dar har ci xel tsifraji hisobi mijona boloji kori peşqadamho kori budi boqimondagiho qati pūşida meşavad.

Sado: „Normahoji şumoho past kunonda şudagi hastand".

Zelkina.—Ne. Az solhoji guzaşta dida ba mo kam norma doda şuda bud. Dar mudati in solho mo çudo kam sarf karda şudani sūzokvoriro ba dast darovardem.

Mo inro ci xel ba dast darovardem? Dar inço, cun dar hamaço, roli halkunandaro kadrho bozi kardand—porsol mo ba masalaji kadr tajor kardan diqati kalon mondem. To soli 1935-um dar xususi kadrho ahvol bad bud. Traktorciho ba qatori traktor muomila karda nametavonistand. Cun qoida ba tezgaştiji jakum kor mekardand, va in sūzokvoriro 15—20 protsent zijod sarf kardan meboşad, karbjuratorro ba rah monda nametavonistand—in hamcunin zijod sarf şudani sūzokvoriro ba vuçud meovard. Hozir somaji asosiji traktorciho texnikaro jod giriftagi hastand.

Dujum—in zamin digar şudagi hast. Cand sol peş traktorhoji MTS-hoji rajonhoji paxtakori zaminhoje meronand, ki onho to hamin sol sadho sol omoç qati ronda meşudand. Amo hozir mo zaminhoje ronda istodem, ki onho har sol jak va du ronlahi traktori, cor—panç kultivatsijaro dida istodin. Zaminho madanijatnoktar şudagi hastand va baroji hamin sūzokvori çudo kam sarf karda şuda istodast.

Dar oxir, roli halkunandaro in bozi kard, ki porsol mo ba traktorciho naqz mukofot dodem va dar xususi iqtisod kardani sūzokvori brigadirhoro avalin şavqmand karda, ba miqdori 7 protsenti iqtisodi mekardageşon ba onho mukofot medodem.

Sarcaşmaji digari kaloni iqtisodkuni—in xaroçoti remontro kam kardan meboşad, onro ham bavositaji kam kardani xudarzişi remont va ham bavositaji kam kardani şumoriji remont meguzaronem.

Taçribaji korxonahoji maşiniju-traktoriji Toşkand çudo qiziq hast, on hozir ba remonti serxarçi motor baçoji 90 soati norma 25 soat sarf karda istodast. Mo az in sabab hamin ahvolro ba dast darovardem, ki usuli benafaji brigadiji remontkuniro barham zadem.

Jakovlev.— Traktorhoji şumoho hamin xel kam kor mekunand, ki onhoro remont kardan ham darkor nabud.

Zelkina.—Mo traktorhoro az digarho dida kam remont mekunem, amo mazmuni remonti serxarç dar hamaço jakxelast. MTM-i Toşkand az bahri bo usuli brigadagi remontkuni buromada va ba usuli konvejri guzaşta, hamaji remontro ba 14 xel kor taqsim kard. Har jak rabocij dar uzeli muajjan monda şuda, kori muajanro içro mekardagi şud, dar hamin kor navik girifta, dar hamin kor dastaşro roqil karda, çoji korro ba tartib darovard. Dar hamin konvejer guzaşta budem, ki korxona baçoji du motor dar jak rūz 4-5 motor medodagi şud. Vaqte ki harakati staxanūvi revoç joft, rabocihoji çudogona—Barişnikūv, Petrūv va digarho—normaro 600—700 protsent içro mekardagi şudand, ungoh korxona dar jak rūz 13 motor meburovardagi şuda, baroji remonti motor faqat 25 soat vaqt masrif mekardagi şud. Dar natiçaji remontro usuli staxanūvi qati guzaronda mo hozir az bahri dar Toşkand zavodi remont mekardagi andoxtan buromada va jak tsexi avtomobil remont mekardagiro az nav soxta istodem.

Masalaji oxirin az xususi sistemaji mahonadihi meboşad. Ahvoli mahonadihiji MTS-ro toqat ovarda nameşudagi meboşad. Traktorci az rūji kornaje kor mekunad, amo hama, ki befasq kor kardani ū az onho daxl dorad,—mexanizator ki ū bojad remontro ba sarvaqtaş ihtijoç kunad, şofer, ki ū bojad sūzokvori nijorad, mudiri sūzokvoriji neft, ki ū bojad befasq sūzokvori dihad,—rūzbaje mahona megirand.

In sistemaji mahonadihi ba taraqijoti harakati staxanūvi tūpa tūqri lad medodagi şudagi hast. Hamin sol mo bo jordami rafiq Cernūv dar 40 MTS sistemaji mahonadihiro az nav soxta buromadem. Baroji brigadir dar nobati soqu salomat budani traktor az 50 to 125 sūm mukofot muqarar kardem, baroji be avarija (noşikasta) kor kardan mukofotdihi, baroji podşipnikho on şudanaşon strafgiri çori kardem, şoferhoro ba kornaje guzarondem. Natiçahoji cominiji mazkur çudo ham naqz buromadand.

Soli avali gūştini mo dar inço, ci xel resurshoji kalon doştagimoro jela kard. Hamin sol MTS-hoji paxtakori Uzbekiston az bahri 15 milion sūm dotatsija giriftan buromada va qajr az in, panç milion sūm fojda kardand.

Avoz: „Uzbekiston—dar nobati bezarar kor kardan pioner hast".

— In muvafaqijathoro mo ba asosi korro ba tartib darovardan ba dast darovardem.

Soveşcaniji direktorhoji MTS-ho, ki on dar nobati masalahoji kori finansiji MTS-ho dar avgust guzaronda şuda bud, roli kalon bozi kard.

Bisjortarini direktorho ba xijol memondand, ba qalat meaftodand, baroji jordam buxgalterhoji xudro çeq mezadand, amo dar hamin soveşcani odamho az onho ciro talab karda şuda istodageşro his kardand. Ba pulhoji soveti in xel bojdasturi muomila kardan mumkin nabudageşro fahmidand.

Jakovlev.—Tūqri.

Muralūv.— Tūqri, vaqti ba in kor caspidan rasidagi hast.

Zelkina.—Mo dar nobati hisobotdihi sistemaji reklamatsijakuniro çori kardem. Peş direktorhoji MTS hisobothoro ba xonda ba onho dast memondand. Amo aknun vaqte ki ba har jak kambudiji dar hisobot budagi ū reklamatsija megirad, musemilaji direktorhoji MTS bo buxgalterho ham zūr taqir şudagi hast.

Un kore ki mo dar gūştini baroji cūtnok şudan burdem, in faqat daslovi kor hast.

Agar dar gūştini baroji kam kardani xudarziş mo az sanoat dida boqimoniji rah doda nameşudagiro bartaraf kunem, barhazar nigoh doştani tini sovetiro jod girem, baroji şiş şarti taarixiji rafiq Stalinro içro kardan bo dili sof kor kunem, ungoh dar soli 1936-um un masalaji partija va hukumat az mo talab mekardageşonro içro mekunem, va tamomi kori dar nobati paxta burda meşudagiro na faqat zarur namekaşidagi, balke fojda mekardagi mekunonem. Dar haqiqat mo inro içro mekunem.

(Qarsakzaniho)

(UzTAG).

Rafiq Oxun Bobojov dar kolxozi „Zelenskij"

Kolxozi „Zelenskij" şakli idona doşt. Dar kūcahoji kolxoz bajroqhoji surx, lozungho va plakatho ovextagi budand. Klubi 100 odam meburdagi, ki on dar markazçoji kolxozciho mavçud hast, bo surathoji vozdho va lozungu plakatho rostu orost karda şudagi bud. Hamaji kolxozcihoju kolxozcizanho xursandu şodmon buda va ba omadani mehmoni azizaşon—osaqoli Uzbekiston, dūstdori tamomi kolxozciho rafiq Oxun Bobojūv intizor budand.

12-umi janvar, soati 5 namozigar az durdast avozi avtomobil şunida şud. Hamaji kolxozciho az xonahoji jevropajiji xud ba peşvozi rafiq Oxun Bobojūv buromadand. Vaqte, ki osaqoli Uzbekiston az boloji avtomobil furomad, tamomi bacahoji kolxozciho va hamaji kolxozcihoju kolxozcizanho ūro davr girifta bo „ura" gūjihoji baavç va qarsakzanihoji duru darozi havoro sadoh pecondagi qabul kardand.

Baad az on rajisi TsIK Uzbekiston az jak sar ba xonahoji kolxozciho daromada, bo ahvoli zistu zindagoniji onho oşno şud. Rafiq Oxun Bobojūv diqati kolxozcihoro ba masalaji zindagoniji tiqimdoriju madani çalb kard.

Soni rafiq Oxun Bobojūv tegirmoni kolxozi va stantsijaji navi elektrisiro dida buromad. Stantsijaji navi elektrisi dar peşi rafiq Oxun Bobojūv ba kor darovarda şud. Banogoh dar tamomi kolxoz lampockahoji iljic dar girifta hamaçoro bo rūşnojiji barq zada istodagi pūşondand.

Vaqte, ki rafiq Oxun Bobojūv dar binoji klubi kolxoz daromad hamaji kolxozciho ūro bo qarsakzanihoji ba avçi duru daroz peşvoz giriftand. Sadohoji: „Zinda bod vordi dūstdori mehruboni tamomi mihnatkaşho rafiq Stalin", „Zinda bod ordendor, ustoji paxta, şogirdi mūtaasiri rafiq Stalin, rahbari bolşevikhoji Uzbekiston rafiq Akmal Ikromūv", „Zinda bod sijosati miliji leniniju stalini", „Zinda bod osaqoli Uzbekiston rafiq Oxun Bobojūv" gūjiho az cor taraf buromadan giriftand.

Rajisi kolxoz rafiq Boruxūv maçlisi ba munosibati omadani rafiq Oxun Bobojūv çeq zada şudagiro jela karda, baroji prezidium sajlov kardan ba rafiq B. Jishoqūv suxan dod. Dar tahti qarsakzanihoji durmadaroz rafiqho **Oxun Bobojūv, Solovjūv** (rajkom partijaji Mirzocūl), **Aminūv** (redaktori gazetaji „Bajroqi Mihnat"), **Dovidūv** (agronomi Uzkomzet), **Jishoqūv** (sekretari çuvonagari UzOzet), kolxozcihoji udarnik rafiqho **Balojūva, Simuxina, Turumbetūv,** rajisi kolxozi „Zelenskij"—**Boruxūv, Mordaxojūv** va digarho ba prezidiumi maçlis sajlov karda şudand.

Suxani jakum baroji tabrik kardan ba pionerho, bacahoji maktabxoni kolxoz doda şud. Pioner Balojūv omadani rafiq Oxun Bobojūvro tabrik karda, ba rafiqho Oxun Bobojūv va Solovjūv galstukhoji surx baxşiş dod, ki ahli maçlis az çoji xud xesta inro bo qarsakzaniho va sadohoji tabrik peşvoz giriftand.

Soni rajisi kolxoz rafiq Boruxūv ba suxan buromada az xususi taraqijoti kolxoz, va gūştini baroji çihati taşkiliju xoçagi mostahkam şudani kolxoz burda şudagiro muxtasar nişon doda guzaşt. Barobari hamin rafiq Jishoqūv raporti ba munosibati ba kolxoz omadani rafiq Oxun Bobojūv az tarafi kolxozcihoji udarnik tajor karda şudagiro jako jak xonda dod (raporti mazkur dar varaqi 2-jumi hamin gazetaji imrūza cop karda şudagi hast). Baadi raportro xonda dodan rafiq Boruxūv dar tahti qarsakzanihoji ba avçi ahli maçlis ba osaqoli Uzbekiston rafiq Oxun Bobojūv çomaji miliji bisoriro pūşond.

Ba suxan buromadani rajisi TsIK UzSSR-ro kolxozcihoju kolxozcizanho bo xursandiji zūr peşvoz giriftand. Qarsakzaniho ba tezi tamom nameşudand. Hama az ço xesta sadohoji tabriki va „ura" gūjiho mekardand.

Baadi xomūşi mavçud şudan rafiq Oxun Bobojūv dar suxani purmazmuni tassirnoki xud tamomi vazifahoji ojandaji kolxozro jako-jak nişon doda guzaşt. Rafiq Oxun Bobojūv kolxozcihoro çeq zad, ki onho raporti dodageşonro dar haqiqat ba amal içro kunand, korro az nav soxta buromada, gardiş ba dast darorand va harakati staxanūviro bajni xud vasee revoç dihand, hosilbaroiji balandi mihnatro sohib şavand.

Soni rafiqho Solovjūv (sekretari rajkom partijaji Mirzocūl), Aminūv (redaktori gazetaji „Bajroqi Mihnat"), kolxozciho—Litūvin, Turumbetūv, Balojūva ba suxan buromadand. Hamaji onho cunin nişon doda guzaştand, ki kolxoz kambudihoji soli 1935-umro ba nazar girifta, dar soli 1936-um muvafaqijathoji az in peş dida naşudagi va hosiloti rafta rasidagi balandro ba dast darorad.

Agronomi Komzet rafiq Dovidūv kori maçlisro çamabast karda, tamomi kolxozcihoro çeq zad, ki plani soli 1936-umro bo muvafaqijat içro kunand.

Rafiq Solovjūv cunin vaada dod, ki raporti ba rafiq Oxun Bobojūv doda şudagiro dastrasi tamomi kolxozhoji rajon karda onro dar gazetaji rajoni cop mekunad, bajni hamaji kolxozhoji rajon harakati staxanūvi va corjakgiriji sotsialistiro vasee revoç medihad.

Maçlis revaqtiji şab dar tahti qarsakzaniho va sadohoji tabrikiju ba osaqoli Uzbekiston qulupdori bajon koni tamom şud.

A.

* * *

Ba kori daromad taqsimkuni susti kardan mumkin nest

Farqona. Ba asosi qarori partija va Narkomzem, kori daromad taqsimkuni dar kolxozho bojad az 1-umi janvar der namonda tamom karda şavad. In korro ba sarvaqtaş tamom kardan ahmijati kalon dorad.

Amo dar kolxozi «Ozod Jahudi» daromad taqsimkuniro hanuz tamom nakardin, çamabasti trudodenhoji kor karda şudagi hole ham tajor karda naşudast.

Ba in kori ahmijatnok pravleniji kolxoz va korkunhoji hisobot susti karda istodin. Ba kori daromad taqsimkuni in xel susti kardan bojad tezi qati bartaraf karda şavad.

L. Q.

Kolxoz hajvonoti xudro baroji korami nav parvariş karda istodast

Şahrisabz. Kolxozi nomi „Bajroqi Mihnat" baroji hajvonoti xudro ba avqotvori taamin kardan ba sarvaqtaş qamxūri kardagi hast.

Kolxoz 150 tsentner kah, 20 tsentner beda, 24 tsentner cav, 14 tsentner xas va digar cizho tajor kardagi hast.

Baroji hajvonoti xudro ba korami bahori tajor kardan kolxoz jake az kolxozcihoro ba parvaridani hajvonot çudo kardagi hast. Hajvonot naqz parvo karda şuda istodast.

J. Zavulunūv.

Daromad taqsimkuni dar kolxozi „Zelenskij" tamom karda şud

MIRZOCŪL. Kori daromadtaqsimkuniro kolxozi nomi Zelenskij imsol xelo naqz va namunavi guzaronid. In kor bo qism giriftani kolxozciho va kolxozcizanhoji udarnik guzaronda şuda, ba kori ahmijati sijosiju xoçagi doştagi gardonda şudagi meboşad.

Pravleniji kolxoz korkunhoji ucotu hisob va aktivhoji kolxoz, ba asosi qarori TsK, kori daromad taqsimkuniro guzaronda, natiçahoji onro ba hama kolxozciho fahmonda dodand.

12-umi janvar, dar on rūze ki rajisi TsIK UzSSR rafiq Oxun Bobojūv ba kolxozi nomi Zelenskij omad, dar on rūz kolxozciho natiçaji daromadhoji kolxozaşon, miqdori trudodeni jaksoleşon va ba har jak trudodenaşon cand pul rasidanro medonistand.

Daromadi soli 1935-umi kolxoz az daromadhoji solhoji guzaşta tafriqaji kalon dorad.

Az tamomi navhoji xoçagiji dehqonaş kolxozi nomi Zelenskij ba summaji 185 hazoru 46[illegible] sūmu 98 tin daromad kardagi hast. Jak qismi kaloni inro puli az furūşi paxta daromadari taşkil mekunad. Az paxta kolxoz 98.718 sūm daromad kardagi meboşad. Inro kolxozciho dida, paxta xelo fojdanok va ba kolxozciho manfiati kalon doştanaşro boz jak bori digar his kardand.

Fermahoji hajvonotparvariji kolxoz ham imsol daromadi naqz dodand. Dar mudati soli 1935-um az in fermaho 64 hazoru 227 sūmu 85 tin daromad karda şud. Az tarafi digar, sarşumori hajvonotro xelo zijod karda, nobud şudani hajvonoti çavonro mutlaqo barham zada şudagi meboşad.

Az boqcaju bazzaju baqqolkori, az osijoji kolxoz, az savdoji kolxozi ham daromad şudagi hast.

Dar xususi daromadhoro taqsim kardan, dar xususi xaroçothoji proizvodstvogi va digaraş, kolxoz ba asosi ustavi arteli xoçagiji qişloqi kor kardagi hast.

Xaroçothoji proizvodstvogiji kolxoz (uruqu udobreni xaridan, asbobu inventar, avqotvori, kiroji traktorho, şikastu rexti bimorathо va digaru digaraş) 31 hazoru 433 sūmro taşkil mekunad.

Ba fondhoji mukofot, somaviju madani, kadrtajorkuni va digaraş 7,629 sūm pul burovarda şudagi hast. Baroji ba trudodenhoji kolxozciho taqsim kardan 111 hazoru 498 sūmu 98 tin pul mondagi hast.

Nişon dodan zarurast, ki az 60 protsent zijodtari daromadhoji kolxoz ba trudodenhoji kolxozciho taqsim karda şudagi meboşad. In, albatta, baroji arzişi trudodenro baland kardan xelo jordam kardagi hast. Dar natiça ba har jak trudodeni kolxozhoji kolxozi nomi Zelenskij 3 sūmu 17 tini pul rasidagi hast. Dar soli 1934-um ba har jak trudoden hamagi 58 tini pul rasida bud. Daromadi kolxozciho dar soli 1935-um, nazar ba soli 1934-um, qarib jak bar şiş zijod şudagi meboşad.

Dar xususi trudoden masrifkuni ham kolxozi mazkur xelo naqz kor kardagi hast. Baçoji 45 hazor trudodeni plani proizvodstvogi muqarar kardagi, kolxoz 35 hazor trudoden masrif karda, 10 hazor trudodenro iqtisod kardagi hast.

Tarafi naqziji kori daromadtaqsimkuniji in kolxoz boz iborat az on hast, ki ba tariqi avans az daromadhoji soli 1935-um ba trudodenhoji kolxozciho holekaj 85 hazoru 856 sūm pul doda şudagi hast. Boqiji pul dar rūzhoji nazdik ba kolxozciho doda meşavad.

Dar mudati soli 1935-um kolxozi nomi Zelenskij sohibi elektrostantsija, bavliji 8 xonagi, klub, fermahoji coşqaparvariju basalburori şudagi meboşad.

Şumoriji udarnikho va udarnitsahoji kolxoz ham xelo zijod şudagi hast.

Zulaj Balojūva—471 trudoden, Mixal Ioxolenūva—309 trudoden, Salor Iljesojūva—325 trudoden, Risi Balojūv—371 trudoden, zani ū—Baruxo Balojova 385 trudoden, U. Simuxina—387 trudoden, Zaea Maxsumūv—376 trudoden, Ja. Şimonūv—365, Çiraxojūv—469, Unsatūv—536, Malat Donijorūv—564 trudoden, Panir Balojova—324 trudoden kor kardagi hast.

Mixoel Sajidūv sojileş qati 1200 trudoden va Efrajim Murotūv—609 trudoden kor kardagi hast. Hamaji in udarnikho va udarnitsaho in trudodenhoro dar boloji majdonhoji paxtakori va dar fermahoji hajvonotparvari kor kardagi hastand.

Mixoel Sajidūv—4000 sūm, **Risi Balojūv**—2000 sūm, **Malat Donijorūv**—1800 sūm, **Zulaj Balojūva** 1500 sūm, **Efrajim Murotūv**—2000 sūm ba trudodenaşon daromad megirand. In xel kolxozciho va kolxozcizanhoji az 1500 to 3000 sūm daromad megiriftagi dar kolxoz bisjor hastand.

Beştarini kolxozcihoji in kolxoz govu gūsola, gūspand, buz, 15—20 donagi murq dorand. Dar xonahoji onho serijo puriji produktho hast.

Daromadtaqsimkuniro guzaronda kolxozciho ba tajoriji kişt-kori bahori daromadand. Az xususi tajorihoji dida istodageşon onho ba nomi rafiq Oxun Bobojūv raport navistagi hastand.

J. Kalontarūv.

* * *

Xabarhoji xoriça

Kampanijaji ba muqobili kompartijaji Jugoslavija

VENA, (UzTAG). Politsijaji Jugoslavija ba munosibati odamhoji ba kori komunisti gumon burda şudagiro ba tariqi somavi avoq kardan, ba muqobili partijaji komunistiji Jugoslavija va ba muqobili Kominterna kampanijaji tuhmatu buhtonburori revoç doda istodast. Matbuot jak qator buhtonho cunonci „direktivi Kominterna" va protokolhoji TsK kompartijaji Jugoslavija" gūjo dar vaqti kosu pos kardan ba dast qoltidagiro cop kardast. Rahbarhoji kompartijaji Jugoslavija ba hamaji redaktsijaho, taşkilothoji sijosi va amaldorhoji sijosija çamaijati xati kujoda rohi karda, dar on, ba dokumentho asos karda, buhtonhoji politsijaro foş kardast.

⁂

LONDON. (UzTAG). Muvofiqi maalumoti «Dejli Telegraf», Lavel bo elciji dar Rim budagiji Frantsija guftu gūnid kardast, ki to pozitsijaji SŞA ro fahmidan dar nobati sanktsijahoji neftiro ba kor burdan qadamhoji muajjankuni moneh karda meşavand. Ba mudati hamin vaqt Lavel az taklifhoji konkreti kardan dast mekaşidast, amo ba tariqi „dūsti" hal kardani çançolro ba dast medarovardast.

Armijaji Surxi Xitoj muvafaqijathoji nav ba dast darovarda istodast

SANXAJ (UzTAG). Qismathoji Armijaji Surxi Xitoj dar tahti komandadihiji Xo Lun dar qismi qarbiji vilojati Xunan va dar vilojati Gujçon ba peş daromada, bo hamrohi xud hamaji sapushoji [illegible] giriftin. Muvofiqi prikazi sardori hukumati vilojati Xunan az boloji dar gūştini ba muqobili surxho muharabati kardan 1 komandiri polk va 1 komandiri batalion paronda şudin. Qoholati qismathoji Xo Lun şahrhoji Tunçen va Jupin dar sarhadi vilojati Xunan va Gujçon zeri dast karda şudanaşon tasdiq karda meşavad.

Cunin maa'umot medihand, ki dar zaltu ranami ba nazdikiji Tszinpinajan (az sarhadi Gujçon 15 kilometr durtar) şuda guzaştagi az askarhoji Nankin 1 hazor odam kuştaja jarador şudin.

⁂

TOKIO. (UzTAG) «Niti-Niti» maalumot medihad, ki Armijaji Surxi Xitoj dar tahti komandadihiji Mao—Tsze—Dun hoçumi navro sar karda va dar rajoni Sunaşon (vilojati Şensi ba nazdikhoji sarhadi vilojati Sujjuan) bo askarhoji Nankin zaltu ranam karda istodast.

⁂

SSSR-ro muhofizat karda şavad

PARIZ. (UzTAG). Profsojuzhoji dar vaqti mamlakathoji imperialisti matroshoji Frantsija jakçoja şudand. ba sarhadi SSSR dast daroz kardan. Dar qarori sjezdi jakçoja mekardagi naşon SSSR-ro muhofizat karda şavad cunin nişon doda şudagi hast, ki vad.

Ba rajisi TsIK Uzsekiston rafiq OXUN-BOBOJOV

Az nomi kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi nomi Zelenskij

RAPORT

Dar soli 1930-um, [illegible] partija va hukumati Uzsekiston, [illegible] rafiq Oxun-Bobojov, [illegible] kolxozi nomi Zelenskij [illegible] jolh nameşud.

Dar solhoji avval ba dehqoni [illegible] dar kolxoz [illegible] sar darovarda budand. [illegible] partija va hukumati [illegible] ba mo rasonda-gi duşmanhoro zada [illegible] karda, kolxozro mustahkam karda tavonist. [illegible] baroji hosiloti paxta va baroji kolxozro [illegible] mustahkam kardan hast. [illegible] kolxozi mo [illegible] hastand. Lekin dar in gûştini [illegible] kolxozciho va kolxozcizanhoji [illegible] dar kolxozi mo [illegible] Az soli 1933-um sar karda, kolxozi mo dar rohi [illegible] darovard. Dar natiça hozir kolxozi mo [illegible] va muvafaqijathoi [illegible] hast, ki mo [illegible] dar in raporti xud nişon doda meguzaronem.

Kolxozi mo 69 xona, çamo 172 [illegible] dorad. Majdoni zamini korami mo ba 254 gektar rasidagi hast. Mo [illegible] 25 sar [illegible], 20 sar asp, 30 sar [illegible], 17 sar gûsola, 118 sar gûspand va 13 sar cûçqa [illegible]. Kolxozi mo az tamomi maşinaju asbobhoji jevropoji va az inventari darkoriji [illegible] dehqoni mukamal ihtijoç [illegible] hast.

Dar kolxoz fermahoji govi şirdeh, gûspandparvari, cûçqaparvari va asalbarori taşkil karda ba rah monda şudagi hastand. Dar kolxoz [illegible], stantsijaji elektrisi, klub, maktab, jasli, [illegible] va jak qatori digar [illegible] darkori simorat karda şudagi hastand. [illegible] az xonaju çoji jevropoji taamin şudagi hastand. [illegible] ki davlati kolxozi mo [illegible] ba jak million [illegible] hast.

Mo, kolxozciho va kolxozcizanhoji [illegible] dar in muddati 6 soli [illegible] az jordami partija va hukumati [illegible] kori [illegible] paxtakori va [illegible] jod giriftagi hastem. Az bajni xud Mixael Kalontarûv, [illegible], Jaqûv Boruxûv, [illegible] va boz jak qatori digar kolxozciho [illegible] ba vazifahoji zvenovodi, brigadiri va digarho tajor kardem. Zaav Maxsumov, Hijo Oparûv, Jishoq [illegible], Jaja Pinhosûv, Jodgor Şimaûnûv, [illegible], Josef Sajidûv, Zulaj Balojova, Çamrûv, Bruxa Balojova, Rixl [illegible], Dovidova, cun kolxozciho va kolxozcizanhoji udarniki paxtakor dar kolxozi [illegible] buromadagi hast. [illegible] hozir kolxozcihoji paxtakor şudagi hastand.

Dar kolxozi mo B. S. Basoçonûv, M. Sajidov, M. Donijarov, E. Muratov dar fermahoji hajvonotparvari kor karda [illegible], hajvonotro parvarid [illegible] karda [illegible] hastand. Az fermahoji hajvonotparvariji mo [illegible] şudani hajvonot mutlaqa barham xurda şudagi hast.

Imsol mo plani paxtaro ba 95 protsent içro kardem. Dar kolxoz ba dastame kûrak dorem, onro toza karda paxtaro suporda, planro sariq ba 100 protsent merasonem. Lekin in [illegible] xudro mo his mekunem va ba şumo vasda medihem, ki dar soli 1936-um [illegible].

Baroji hosiloti soli 1936-um mo holekaj jak qator corabinihoji tiramohiju zamistoniro guzarondem: 132,5 gektar zaminro tiramoh ronidem, az 97 gektar zamin qûzapoja ropuş qati kanda girifta şud, ba 16 gektar zamin udosrenihoji minerali andoxtem. Hozir ba sari majdonho nurihoji mahali burovarda istodem. Qajri in, 65 hazor kilogram udosrenihoji mineraliro az stantsija ba kolxozamo ovarda mondem.

Kori mihnati udarniki moro sohibi zindagoniji tiqimdoriju madani karda istodast. 60 nafar kolxozciho govu gûspand, cûçqa, digar xel hajvonhoji majda va 15-20 donagi murq dorand. Beştarini kolxozcihoji mo az xonaju çoji jevropoji taamin şuda, dar xonahojaşon palosu ajnosi darkori dorand. Dar kolxozamo omada şumo xudaton didet, ki dar xonahoji mo avqotvori seriju-puri hast. Jaqûv Boruxûv (raisi kolxozi mo) Mixael Kalontarûv, Matat Donijorûv, Hijo Oparûv, Zulaj Balojova, Motat Şimaûnûv, Zaav Maxsumov va digarho dar vaqti dar kolxoz ba dehqoni buromadanaşon xelo kambaqal budand va heç cizu ajnos nadoştand, hozir onho kolxozcihoji tiqimdor hastand.

Hosildoriji mihnati kolxozciho rûz ba rûz zijod şuda istodast. Intizomi mihnat, ucûti mihnat naqz ba rah monda şudagi meboşad.

Hamaji in muvafaqijathoro mo dar natiçaji durustu toqri ba samal içro şudani sijosati milliji leniniju stalini, ba tahti rahbariji TsK KP(b)Uz va rahbari on rafiq **Akmal Ikromov** sohib şuda, dar rohi zindagoniji tiqimdoriji nekbaxtiju xursandi daromadagi hastem.

Dar kolxoz omadani şumo rafiq **Oxun-Bobojov** baroji mo xursandiji kalon hast. In omadani şumoro baroji az in ham zijodtar dar tamomi ucastokho kor kardan va harakati staxanûviro baavç darovardan munfiat mebarem.

Mo 10-umi janvari soli 1936-um dar maçlisi umumiji kolxoz muroçiatnomaji kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi „Mevaji Oktjabr“ ba munosibati tûji 10-solagiji kolxozaşon qabul kardagiro kor karda buromadem. On muroçiatnomaro mo qabul karda, ba xud cunin voçibijathoro megirem:

1. To 20-umi janvar boqimondaji kûsakro toza karda, paxtaşro mukamal mesuporem.
2. Az rûji plani MTS, tamomi majdonhoji paxta korida meşudagiro az udosrenihoji minerali va mahali mukamal taamin mekunem.
3. Ba bahori imsola tajorihoji lojiqanda dida, to 15-umi fevral tamomi çûju-ariqhoji xurdu kalonro toza karda, zaminhoro jaxob medihem.
4. Vaqti zamistonro fojda burda, korhoji somavi va madaniro taraqi doda, besavodiro az bajni xud mukamal barham mezanem.
5. Ba kiştu-kori bahori bo tajorihoji lojiqanda peşvoz buromada, qajri rondani tiramohiji şudagi, bahor zaminhoji paxtaro kamaş bo marotiba traktor va plugi saspaki qati moronem. Baland şudani sifati rondan va 22 santimetr şudani cuquriji rondani jakumro ba dast medarorem. Baadi har jak rondan boronakuni meguzaronem.
6. Koramro ba sarvaqtaş bo sifati naqz az cigiti toza kardagi meguzaronem.
7. Zaminhoji paxtaro tobiston panç marotiba copuqi ketmani va 5 marotiba kultivatsija mekunem. Baland şudani sifati copuq va kultivatsijaro ihtijoç mekunem va ba hamin baroi sara majdonhoji paxtaro az alafhoji begona va az haşoroti zararci mukamal toza mekunem.
8. Ondihihoro faqat uvol—pol burovarda, şabho meguzaronem. Baadi har jak ondihi zaminhoro kovok mekunem.
9. Jak zvenoji namunavi taşkil karda, daraçaji hosiloti ucastoki on zvenoro ba 30 tsentner merasonem va daraçaji hosiloti kolxozro nazar ba soli 1935-um 50 protsent baland mekunem.
10. Taçrisahoji kori xudro dar xususi paxtakoriro mexanikondan boz ham zijod mekunem, kultivatoru okucnikhoro dar vaqti copuq mukamal munfiat mebarem.
11. Agrotexnikaji ozmudaşudaji ordendorho **Fajzulo Junusov, Ooldoş Sajidsojov, Teşaboj Mirzojov, Usmon Novruv** va digaraşonro dar kolxozi xud çori mekunem.
12. Sarşumori hajvonoti kaloni şoxdorro dar soli 1936-um ba 30 protsent, sarşumori gûsolahoro ba 60 protsent, sarşumori cûçqahoro ba 100 protsent zijod mekunem, kori asalbororiro taraqi doda, xoçagiji onro ba 100 quti merasonem.
13. Dar soli 1936-um koru harakati staxanûviro dar kolxoz baavç medorem. Sarojathoji zindagoniji staxanûvciho va udarnikhoro boz ham behtar mekunem. Baroji 4 nafar staxanûvcihoji behtarini kolxoz 4 havliji jevropoji simorat mekunem.

Talaʙi mo

Mo, kolxozciho va kolxozcizanho, az şumo iltimos mekunem, ki baroji dar kolxozi mo dar soli 1936-um jak hamom, jak xumdoni xiştpazi, jak maktabi 4-sinfa va jak govxona simorat kardan jordam rasoned. Dar vaqti zamiston zaminhoji kolxozamoro jaxob dodan darkorast. Lekin az sababi ariqhoji kaloni obşorkunandaji atrofi kolxozi mo va kolxozhoji hamsojaji mo naqz nabudan, mo in corabiniro guzaronda natavonista istodem. Baroji hamin az şumo mepursem, ki baholati taşkilothoji rajoniro ba harakat darovardan, in masaalaro hal karda dihed, cunki in masaala baroji hosiloti balandi paxta ahamijati kalon dorad.

Mo ba şumo vasda medihem, ki tamomi voçibijathoji ba xud giriftagimoro dar mudati soli 1936-um bolşevikona içro mekunem. Dar boloji daşthoji xud corjakgiriji sotsialisti va udarnikiro revoç medihem.

Kolxozi „Bolşevik“ro az rajoni Xatirci ba corjakgiriji sotsialisti çeq mezanem.

Zinda bod rafiq Stalini vozd va muallimi mo, ki ba asosi lozungi û mo sohibi zindagoniji tiqimdoriju madani şuda istodem.

Zinda bod sijosati milliji leniniju-stalini!

Zinda bod staxanûvcihoji paxtakor va ustoji behtarini paxtakori mo rafiq AKMAL IKROMOV!

Zinda bod osaqoli Uzsekiston rafiq OXUN-BOBOJOV!

Rajisi kolxozi nomi ZELENSKIJ JAQOV BORUXOV.

Brigadirho:

KALONTAROV, ÇABOROV, LITOVIN

Udarnikho:

M. SAJIDOV, JUSUPOV, FATOHOV, PINHOSOV, Z. ALOJOVA, M. DONIJOROV, P. BALOJOVA, Z. MAXSUMOV, I. KALONTAROV, I. MORDUXAJOV va digarho.

Mirzocûl, kolxozi nomi Zelenskij, 12-umi janvari soli 1936-um.

Kolxozcihoji „Baʙeşko“ ham ʙa harakati „sitsentnerciho“ daromadand

URGUT. Se-cor sol peş dar kolxozhoji rajoni Urgut paxtakori ba daraçaji xelo past meistod. Har kas ba asos va be fakto dasta,—„dar in ço paxta nameşavad“—gufta gap mezad. Amo kori mihnati kolxozciho in manzanihoji be asosro zada futur ravond. Zamini paxtaji kolxozhoji rajoni Urgut ham soli guzaşta hosiloti naqz dod.

Baroji misol mo kolxozi nomi Babeşkoro nişon medihem. Kolxozciho dar in kolxoz kori aval soli 1935-um dar majdoni 15 gektar paxta koridand. Dar haqiqat in sol baroji onho soli ba kori paxtakori taçriba guzarondan bud.

Taçribaju kori kolxozciho natiçaji naqz dod. Kolxozcihoji „Babeşko“ ham az majdonhoji xud hosiloti naqz giriftand.

Plani solonaji paxtasuporiro kolxozi mazkur ba 176 protsent içro karda, az har jak gektar baçoji 5 tsentneri şartnoma—8 tsentner paxta dod. In muvafaqijati dar gûştini baroji hosiloti paxta ba dast darovarda şudagi, baroji kolxozi nomi Babeşko va baroji kolxozcihoji on qadami aval meboşad.

In masaalaro xudi kolxozciho ham donista, paxtakoriro dar kolxozaşon zijod karda, dar gûştini ojandaji baroji hosiloti balandi paxta daromadagi hastand.

Majdoni korami paxtaro imsol ba 25 gektar rasonda meşavad. In 25 gektar zaminro kolxozciho holekaj jak marotiba ronda buromadand. Rondan plugi traktori qati bo sifati naqz ba cuquriji 20 santimetr guzaronda şud.

Ucastoki paxta korida meşudagiro az udobrenihoji mineraliju mahali, az ondihihoji zamistoni ihtijoç kardan meşavad. Kolxozciho va kolxozcizanho hamaji in corabinihoro guzaronda istoda, dar sijûti rajoniji staxanûvcihoji majdonhoji kolxozi ba poxodu harakati „sitsentnerciho“ daromadand.

Kolxozi nomi Babeşko voçibijat girift, ki dar soli 1936-um az har jak gektar zamin 30 tsentner hosilot mebardorad.

Baroji in voçibijatro içro kardan, az hozir sust baomada, ba kor caspidan zarurast.

Ba kiştu-kori bahori az hozir tajori dida peşvoz buromadan—jake az asoshoji hosiloti balandro ihtijoç mekardagi meboşad.

Ş. Aminûv.

Harakati „sitsentnerciho“

Hosiloti ʙalandro az hozir tajor karda istodin

KONIMEX. Harakati „sitsentnerciho“ dar tamomi kolxozhoji respublikaji mo rûz ba rûz baavç şuda istodast. Kolxozciho va kolxozcizanho baroji «hosiloti Ilic» az hozir gûştinbariro davom doda istodin.

Kolxozi „Mevaji Oktjabr“ ki on mahi guzaşta tûji 10-solagiji xudro guzaronda, ba tamomi kolxozhoji mo muroçiatnoma burovarda bud, baroji dar kolxoz zvenoji namunavi taşkil kardan ba xudaş voçibijat giriftagi hast. In zvenoji namunaviro kolxoz holekaj taşkil dod. Kolxozciji kûhna **Jishoq Notonûv** zvenovod taşin karda şudagi meboşad.

Ba in zveno 4 gektar zamin, maşinaju asbob, hajvonoti kori va kolxozciho vobasta karda şudand.

In zveno az har jak gektar 25 tsentner hosilot medihem gufta voçibijat giriftagi hast.

Gûştini baroji hosilot dar zveno holekaj sar karda şudagi meboşad. 4 gektar zamini zveno 1 marotiba va 3 gektaraş 2 marotiba ronda şud. 1 gektar zamini on ucastokro az udobrenihoji mahali taamin karda şud. Tamomi çûju-ariqhoji on ucastok toza karda şudagi hast. Kolxozcihoji zveno bo qajrati zûr kor karda, ba bahor tajori dida istodin.

Digar brigadahoji kolxoz ham bodu-havoji hozir naqz omada istodagiro munfiat burda, korhoji tiramohiju zamistoniro baavç darovarda istodin.

Qûzapoja az boloji majdonho mukamal bardoşta şud, 90 protsenti majdonhoji imsol paxta korida meşudagiro ronda şudagi meboşad. Dar ucastokhoje ki jaxob dodan darkor hast, in kor mukamal guzaronda şuda istodast.

Lekin dar içro kardani kori çûju-ariqtozakuni va asbobu inventarhoro ba kiştu-kori bahori tajor kardan kolxozi „Mevaji Oktjabr“ boqib monda istodast. In korhoro ham hozir guzaronda tamom kardan zarur hast.

J. Ç.

Qajum Halimov rekordi çihoni dod

MARQELON. To modome ki **Qajum Halimûv** ba kolxoz nadaromada, ba nazdi Şokirçoni kulak batraki mekard, tamomi qobilijat va ustojiji û barmuft meraft.

Faqat dar soli 1931-um, baadi ba kolxoz clen şudan, baroji **Qajum** zindagoniji nav, zindagoniji nekbaxtiju xursandi sar şud. In çavoni qadri 20-solaji kordon qobilijati xelo kalon doştani xudro nişon dod. Har sol û az majdonhoji kolxozi hosiloti baland megirift.

Dar sari soli 1935-um cleni komsomol-**Qajum Halimûv** kursi agrotexnikiro tamom karda, ba kolxozi nomi Stalini az in peş kor mekardageş omad. Ba û jak ucastoki 4 gektariro doda şud.

Az hamin ucastokaş Qajum ba 1-umi janvari soli 1936-um 240 tsentner paxta girift. Daraçaji hosiloti har jak gektari ucastokaşro Qajum ba 60 tsentner rasonda, hamin tariq az hosiloti Fajzulo Junusûv va digarho ham guzaronda, rekordi çihoni nişon dod.

Az har jak gektar 60 tsentner paxta dodan ba osoni ba dast darovarda naşudast. Baroji in Qajumi zvenovod va hamaji clenhoji zvenoji û gûştini davomdor burdagi hastand. Tamomi silmu hunari az kursi agrotexniki giriftageş va taçribaji xudaşro **Qajum** ba ucastokaş masrif kardagi hast. Agrotexnikaji **Qajum Halimûv** az agrotexnikaji **Junusov, Sajidsojûv, Mirzojûv** va digar ustohoji hosiloti rekordi giriftagi mondagi nadorad.

Haminro ham nişon dodan zarurast, ki **Qajum** dar tamomi kori ucastokaş maşinaju asbobhoji jevropojiro ba qadri lojiqanda munfiat burdagi hast. Sifati rondan, koram, copuqu ondihiro ba daraçaji xelo baland bardoşta, tamomi in korhoro zvenoji **Halimûv** ba sarvaqtaş va bekamiju kûtohi guzarondagi meboşad.

Nomi û hozir bajni kolxozciho va kolxozcizanhoji rajoni Marqelon, cun çavoni qobilijatnoku kordon va cun ustoji behtarini paxtakor buromadagi hast. Zvenoji **Qajum Halimûv** tamomi korhoji tiramohiju zamistoniro holekaj guzarondagi hast. Du marotiba zaminro ronda, majdonhoro az udobrenihoji mahaliju minerali taamin karda şud. Ba gûştini baroji „hosiloti Ilic“ zvenoji Qajum ham daromadagi hast. Kolxozciho va kolxozcizanhoji zvenoji û ba nazdi xud cunin vazifa mondagi hastand, ki dar soli 1936-um hosiloti paxtaro boz ham baland mekunand.

Hosiloti baland sobibi daromadi naqz kard. **Qajum Halimûv** ba trudodenhoji kor kardageş 8 hazor sûm pul girift. Clenhoji zvenoji û hamcunin daromadi naqz giriftagi hastand. Qajri in, ba **Qajum Halimûv** va ba zvenoji û az tarafi taşkilothoji rajoni mukofothoji qimatbaho doda şud.

J. Tahûlov.

Komsorgi nav sajlov şud

Mirzocul. Taşkiloti komsomoliji kolxozi „Zelenskij“ ba nazdiki bo qism giriftani vakili rajkom komsomol rafiq Andaqulûv maçlisi komsomolhoro guzaronda hisoboti komsorg B. Boboçonûvro şunid.

Az hisoboti û cunin maslum şud, ki komsorg B. Boboçonûv ba davri kampanijaji paxtaciniju paxtasupori komsomolhoro naqz çalb nakardast. Ba davri in kampanijaji muhim bajni kolxozciho ba daraçaji darkori kori somavijau madani guzaronda naşudast. Hato putjûvkahoji stalini va qarorhoji partija va hukumati soveti ba xususi kolxozho burovardageşonro komsorg bajni komsomolho kor karda buromadagi nest.

Dar natiçaji bajni komsomolho kori rahbariro durustu tûqri taşkil nakardan kolxoz plani solonaji paxtasuporiro holo ham içro kardagi nest.

Komsorg jak cand vaqt peş, baroji besavodiji kolxozcihoro barham zadan, maktabi best kardani besavodi taşkil karda bud. Amo û baroji kori maktabro rûz ba rûz mustahkam karda, ba on kolxozcihoro mukamal çalb kardan gûştin burdagi nest.

Maçlisi umumi komsomolho kori B. Boboçonûvro noqanoatbaxş hisob karda, ba çoji û Jaja Pinhosûvro ba vazifaji komsorg sajlov kard.

M. Jusupûv.

„Az xususi in xel əizati ʙuzurg moho jagon vaqt orzu karda metavonistem-mi“

Xati padaru modari akademik T. D. LISENKO ʙa rafiq STALIN

Dûstdori qadirdoni mo rafiq Stalin! Rûzi Trofimi mo ordeni Lenin giriftagaşro fahmidagimon [illegible] xursandi zindagoniji moho [illegible]. Moho, dehqonhoji [illegible] Karlovkaji dar Xarkov [illegible], az xususi in xel əizati buzurg jagon vaqt orzu karda metavonistem-mi.

To inqilob ba pisari mo Trofim [illegible] Uro, cun dehqonbaca, farzandi muzik, dar maktabi agronomi qabul nakardand, [illegible] ki û dar maktab ba [illegible] naqz doşt. Trofim [illegible] ki ba kor [illegible] Poltavski ravad. Agar inqilob ba vuçud [illegible] va hukumati soveti barpo nameşud, [illegible] ba tamomi [illegible] pajdo menamud. Dar zamoni hukumati Soveti ba jak farzandi kalonamo Trofim, balke [illegible] ham dar [illegible] raftand. Ba saçaji muzik baroji silm giriftan rahi vaseo jola karda şud.

Institutboro tamom karda, bacahoji az Trofim xurdam ba vazifaji inzener kor mekunand; jakteş dar zavodi Ural, digaraş dar instituti silmiji Xarkov kor mekunad, pisari kalonam akademik meboşad. Dar çihon boz hamin xel mamlakate hast mi, ki dar onço pisari dehqoni kambaqal akademik şavad? Ne!

Dûstdori mo rafiq Stalin, ba xursandiji buzurg-ba in baaziji soli qati pisari moro mukofot kardagiton az şumo cizi qulluqdori kardanamoro namedonam. Man, Denis Lisenko, ba [illegible] soli sumram bisjor kor kardagi hastam. Lekin dar kolxozi And—„Bolşevikaji trud“ man korro namepartovam, cunki hozir dar kolxoz kor kardan in jak xursandi meboşad, cunki zindagoni behtar va xuşvaqtnok şudagi hast. Dar kolxoz man ba vazifahoji taçribaci, obcakor, korkoni zanburhoji asali va boqbon kor mekunam. Ba kursi uruqşinosiji dar inço jola şudagi xonda, az bacim jod girifta, man ba cor kolxozi rûjişotpajvandikuniro jod dodam. Man xudam 13 rûjişotro pajvandi kardam, taçribaji lalmi kunondani lalamuro guzarondam, dar natiça hosili ducandi girifta istodim. Ba nazdikiho, baroji ba lalmi udobreniji osaki dodan, jak maşinaji maxsus bajla karda, in soxta dodani maşinaro ba celongari kolxoz supurdam. Hamin korhojam qati man az rûji quvati mûjsasidim ba şumo, rafiq Stalin, rahbari partijaji komunisti va hukumati soveti, qulluqdori mekunam.

Bo tasriki kolxozi.

Denis Nikakorovic Lisenko.
Oksana Feminicna Lisenko.
Odessa, janvari soli 1936-um.

Az maktabi 36-umi Toşkand

Muroçiəatnoma kori maktaʙro ʙehtar kard

TOŞKAND. Maktabi 36-umi jahudigiji şahri Toşkand ba asosi qarori TsK VKP(b) va SNK SSSR kor burda, baroji qarori mazkurro ba samal içro karda, sohibi peşravihoi şudan, jak qator maktabhoji jahudigiji şahru rajonhoro bo muroçiatnomaji xud ba corjakgiriji sotsialisti çeq zada bud.

Muroçiatnomaji in maktabro maktabhoji jahudigi qabul karda, kori taslimi corjaki jakumu dujumro bo natiçahoji naqz tamom kardand.

Maktabi mazkur jakcand vaqt peş xelo kambudiho doşt. Baad az muroçiatnoma dar maktab xelo peşraviho dida şuda istodast. Şumoriji komsomolhoju pionerho zijod şud. Tarbijaji komunisti to rafta zûr şuda istodast. Talabaho bo havasi zûr dar maktab xonda istodin. Komsorgi maktab naqz kor karda istodast.

Maktab 13 muallim dorad, 5 nafari onho maktabi oliro tamom kardagi hastand.

Beştarini muallimho şabho mexonand. Bo xud naqz kor mekunand. Muallimhoji udarniki kordon—Olman va Jusupûv ba korhoji harrûzaji digar muallimho naqz jordam doda istodin.

Tamomi korhoji maktab bo metodi corjakgiriji sotsialisti va udarniki guzaronda şuda istodast.

Ba asosi prikazi Narkomprosi Uzbekiston maktab baroji har jak talaba alohida delo kardagi hast.

Deloho cand vaqt jak bor az taftiş guzaronda meşavand. Har xel taqiriboti bunjod meşudagi darov ba deloho nişoni karda meşavand.

Dar vaqti tanafusho bajni talabaho bozihoji kolektivi guzaronda meşavad.

Maktabi mazkur programaji taslimro, qajr az predmethoji suratkaşi va mihnat, ba 100 protsent guzarondagi meboşad. 94,04 protsenti talabaho darshoji guzaştageşonro hazm kardagi hastand.

Miqdori udarnikho to oxiri corjaki dujumi taslim az 37 nafar ba 41 nafar rasidagi hast.

Ba vositaji içro karda şudani şarthoji muroçiatnoma, maktab sohibi bibliotekaji naqz şud.

Hozir talabahoji maktab bo havasi zûr asarhoji navisandahoji klasiki va sovetiro xonda istodin.

Baroji bajni talabaho tarbijaji internatsionaliro zûr kardan, maktabi mazkur bo maktabi ûzbekiji nomi **Frunze** dogovori corjakiriji sotsialisti bastagi hast.

Har sari cand goh talabahoji in du maktab jakçoja şuda har xel caqcaqho meguzaronand. Talabahoji maktabi 36-um ba maktabi „Frunze“ baqz omada raft dorand.

— Muroçiatnoma kori maktabi moro behtar kard—meguĵand talabahoju muallimhoji in maktab. Baad az corjaki dujumi taslim kanikuli zamistoni xelo xursandiho qati guzaronda şud.

Talabaho ba kinoju tamoşoho ba ekskursija rafta, dar maktabi xud cand bor çama şuda, masalaji ci tariq guzarondani corjaki sejumi taslimro sançida buromadand. Ba jordami onho muallimho omadand.

Dar oxir fikrhoro jakçoja karda, ba quvati nav darshoji corjaki sejumro 11-umi janvar sar kardand.

Hozir darsho naqz guzaşta istodast.

A. Binjominûv.

◆

Az kolxoz rad kardan kam hast

XATIRCI. Dar nomeri 211-umi gazetaji „Bajroqi Mihnat“ bo sarlavhaji „Xijonatci Anojûv bojad ba çavobgari kaşida şavad“ az xususi korhoji xijonatcigi va molu cizi kolxozro radu-badal kardani G. Anojûv va R. Aaromûv maqola cop şuda bud.

Maçlisi umumiji kolxozciho bo qism giriftani vakilhoji taşkilothoji rajoni ba nazdiki in maqolaro sançida [illegible] romad. Fakthoji nişon doda şudagi tasdiq karda şudand. Ba asosi qarori maçlisi kolxozciho Anojûv va Aaromûv az kolxoz cun xijonatci va molu cizi kolxozro radu-badal kardagi [illegible] kolxoz rad karda şudand.

Lekin haminro guftan zarurast, ki Anojûv va Aaromûvro az kolxoz rad kardan kam hast. In xijonatciho ba çavobgariji sudi kaşidan zarur [illegible] Tamomi materialhoji xijonatci [illegible] onho ba ruxsati prokuraturaji raj [illegible] doda şudagi hast, onro tez qati [illegible] harakat darovardan zarurast.

Molu milki kolxozro boqad mek [illegible] dagiho va duşmanhoji kolxoz [illegible] ba çavobgariji qatsi kaşida şavand.

Redaktori çavobgarivaqtina M. Amin
Врид. отв. редактора М. АМИН